


2

DIPALO SESOTHO KA

Buka ya 2
Kotara ya
3 & 4



DIPALO KA SESOTHO – Sehlopha sa 2 Buka ya 2

ISBN 978-1-4315-0142-7



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA


Lebitso:

Phaposi:



ISBN 978-1-4315-0142-7

 9 781431 501427



MATHEMATICS IN SESOTHO
GRADE 2 – BOOK 2
TERMS 3 & 4
ISBN 978-1-4315-0142-7

THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.
8th Edition

1 2 3 4

Lenaneo

Nr	Sehlooho sa leqephetshebetso	Leqephe
65	Dipalo 50 – 99	2
66	Dipalo 100 – 150	4
67	Tletse, halofa, le feela	6
68	Bongata bo tswela pele	8
69	Dipalo 150 – 170	10
70	Ho bala le ho lekanya (0 – 100)	12
71	Haholo ka diphumano	14
72	Kopanyo 0 – 50	16
73	Ho kopanya 0 – 75	18
74	Ho Kopanya le ho tlosa: 0 – 75	20
75	Dibolo, mabokose le disilintere	22
76	Ho thella, ho thethheha ho aha dintho ka 3-D	24
77	Ho Kopanya le ho Tlosa hape 0 – 75	26
78	Tjhelete hape	28
79	Tjhelete ya pampiri e ngata	30
80	Dipaterone tsa nako	32
81a	Dihora le metsotsotso	34
81b	Metsotsotso le dihora	36
82	Ho Kopanya hape	38
83	Atisa ka 5	40
84	Ho atisa ka 2	42
85a	Kotara kamora	44
85b	Nako e a feta	46
86	Pheta habedi	48
87	Ho pheta hadebi le ho hafola	50
88	Katiso ka bongata	52
89	Palo ya dipaterone	54
90	Dikarolwana le dihalofa	56
91	Diforakshen – dihalofa tse ngata	58
92	Boemo le diponahalo	60
93	Pokello ka bongata	62
94a	Dikarolwana – dikotara	64
94b	Dikarolwana – dikotara tse ngata	66
95	Dipaterone tsa Jeometeri	68
96	Hlophisa ka pokello	70

Nr	Sehlooho sa leqephetshebetso	Leqephe
q7	Dipalo 150 – 180	72
q8	Palo 170 – 200	74
q9	Dibopeho tsa 2-D	76
100	Dipalo 0 – 200	78
101	Ho kopanya le ho tlosa	80
102	Ho kopanya le ho ntsha hape	82
103	Dipaterone tsa dibopeho	84
104	Ho kopanya le ho tlosa hape	86
105	Ebile ho kopanya le ho ntsha hape	88
106	Dibopeho tsa 3-D	90
107	Pokello ya Diphumano e nngwe hape	92
108	Ho sebetsa tjhelete	94
109	Ho rarolla mathata a tjhelete	96
110	Ho hlophisa le ho arolelana	98
III	Matla ka bongata	100
II2	Dipaterone tsa nomoro	102
II3	Ho atisa ka 3	104
II4	Ha atisa ho kopakopaneng	106
II5	Katiso ka bongata	108
II6a	Matsatsi a beke	110
II6b	Matsatsi, dibeke, le dikgwedi	112
II7	Dipaterone tse ding hape tsa dipalo	114
II8	Ho arola ka ho lekana ho isang dikarolwaneng	116
II9	Bolelele	118
I20	E boima haholo le e bobewe	120
I21	Ho Arola ho isang dikarolwaneng	122
I22	Dikarolwana	124
I23	Dikarolwana hape	126
I24	Simeteri le dibopeho	128
I25	Dihlopha le dikarolwana	130
I26	Dikarolwana tsa pokelletso ya dintho	132
I27	Dipaterone tsa simetiri	134
I28	Bongata ka Simeteri	136



Mofumahadi Angie
Motshekga, letona la
Lafapha la Thuto ya
Motheo.



Mong. Enver Surty,
Motlatso wa Letona la
Thuto ya Motheo.

Dibuka tsena tsa tshebetso di etseditswe bana ba Afrika Borwa tlasa boetapele ba Letona la Thuto ya Motheo.
Mof. Angie Motshekga, mmoho le Motlatso Letona la Thuto ya Motheo, Mong. Enver Surty.

Dibuka tsa tshebetso tsa Rainbow di bopa karolo ya Lefapha la Thuto ya Motheo, ya thuso e reretsweng ho netefatsa tshebetso ya baithuti ba Afrika borwa dikereiting tse qalang tse tsheletseng. Jwaleka e nngwe ya dintlhha tsa bohlokwa tsa Moralo wa Tshebetso ya Mmuso, projeke ena e etsahetse ka tshehetso ya letlole la Polokelo la Setjhaba. Sena se entse hore Lefapha le etse dibuka tsena tsa tshebetso ka dipuo tsohle tsa semmuso, ntle le tefello ya letho.

Re tshepa hore, matitjhere a tla fumana dibuka tsa tshebetso di le bohlokwa mosebetsing wa bona wa letsatsi le letsatsi, le ho etsa bonnete ba hore baithuti ba bona ba etsa kharikhulamo yohle. Re nkile boikarabelo ba ho tataisa titjhere mosebetsing ka enngwe le enngwe ya mesebetsi, ka ho kenyelletsa motshwao a bontshang hore na seo barutwana ba tshwanelang ho se etsa ke sefe.

Re a kgolwa hore bana ba tla natefelwa ke ho sebetsa ka buka ena ha ba ntse ba hola le ho ithuta, le hore wena titjhere, o tla natefelwa mmoho le bana.

Re le lakalletsa katleho ho sebediseng dibuka tsena tsa tshebetso.




Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street
Pretoria
South Africa
© Department of Basic Education
Eighth edition 2018

ISBN 978-1-4315-0142-7


The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

This book may not be sold.

Kereiti ya 2



Buka ena ke ya:




SESOTHO

Buka ya

2


65



Dipalo 50 – qq

Kotara 3

Tlotsa didikadikwe tse 58 ka mmala.



Ngola karabo. Mohlala wa pele o tla o tataisa.

$60 + 8$ = 68	=	=
$70 + 1$	=	=



Ngola dikarabo tsa tse ka hodimo ka mantswe:

mashome a tsheletseng a metso e robedi




Ngola dipalo tse pedi tse nnnyane le tse
pedi tse kgolwanyana ho palo eo ho fanweng ka yona.

$$\begin{array}{r} 7 + 7 = 14 \\ 8 + 7 \end{array}$$

E nnnyane	Palo	Kgolwanyana
	55	
	63	
	88	
	95	
	71	



Qetela melapalo ena.




Seha dipalo tse tharo tse dipakeng tsa 50 le 99 ho tswa ho makasine kapa koranta.
Di kgomaretse mona.



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____


66



Dipalo 100 – 150

Kotara 3

Tlotsa didikadikwe tse 139 ka mmala.



Ngola palo ya:

$$\begin{array}{r} 1 \ 0 \ 0 \\ + 2 \ 0 \\ \hline 1 \ 2 \ 0 \end{array}$$

$$100 + 20 + 8 = 128$$



$$\begin{array}{r} 1 \ 0 \ 0 \\ + 4 \ 0 \\ \hline 1 \ 4 \ 0 \end{array}$$

q

$$\begin{array}{r} 1 \ 0 \ 0 \\ + 4 \ 0 \\ \hline 1 \ 4 \ 0 \end{array}$$

2

$$=$$

=

=

$$\begin{array}{r} 1 \ 0 \ 0 \\ + 5 \ 0 \\ \hline 1 \ 5 \ 0 \end{array}$$

=

$$\begin{array}{r} 1 \ 0 \ 0 \\ + 2 \ 0 \\ \hline 1 \ 2 \ 0 \end{array}$$

7

=

$$\begin{array}{r} 1 \ 0 \ 0 \\ + 3 \ 0 \\ \hline 1 \ 3 \ 0 \end{array}$$

5

=



Ke palo efe e dipakeng tsa?

103 le 105?

139 le 141?

120 le 122?

150 le 148?

146 le 148?




Ngola dipalo tse pedi tse nnyane le tse pedi tse kgolwanyana
ho palo eo ho fanweng ka yona.

E nnyane	Palo	E kgolwanyana
	123	
	145	
	108	
	141	
	134	



Qetela melapalo ena.



Seha dipalo tse tharo pakeng tsa 100 le 150 ho makasine kapa koranta.


Ha o sa e fumane letho, seha didijiti ho etsa dinomoro tse tharo.

Dikgomaretse mona ka lenaneo ho tloha ho e nnyane ho ya ho e kgolo.



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____


67







Tletse, halofo, le feela


Buisanang ka dibotlolo tse tafoleng ya titjhore.

Kotara 3




Bolela haeba setshelo se tletse, se halofo kapa ha se lefeela.






Tlotsa ka mmala ho botsha hore ho na le mokedikedi o mokae ka hara setshelo.


Se tletse



Se halofo



Se lefeela



Ikisetse ditshwantsho tsa ditshelo tsa hao. Setshelo se seng le se seng se tshetse dilitha tse 4. Jwale di tlotsa ka mmala ho bontsha hore setshela se:


Tletse

Halofo

Lefela



Ke setshelo sefe se tshwarang bongata?



Teacher:
Sign:
Date:

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

68



Sheba ditshwantsho. Bana ba etsang?


Kotara 3


Bongata bo tswela pele

Letsatsi:





Dikgaba di tla tlatsa kopi ho lekanya ho fihla kae? Tlatsa ka mmala.








O hloka dikgaba tse kae hape ho tlatsa ho lekanyang?


















Gogo o sebedisa dikopi tse 2 tsa lebese ho etsa phuting. Haeba a pheta
risepe habedi, o tla hloka lebese le lekae?




69



Kotara 3

Dipalo 150–170

Tlotsa didikadikwe tse 162 ka mmala.



Ngola palo ya:

 $100 + 50 + 2$ $= 152$	 $=$	 $=$
 $=$	 $=$	 $=$



Ke dipalo dife tse hlhang dipakeng tsa:

150 le 155

158 le 162

170 le 165

163 le 167

172 le 166




Fana ka dipalo tse pedi tse nnyane le tse pedi tse kgolwanyana
ho palo eo ho fanweng ka yona.

$$\begin{array}{r} 7 + 7 = 14 \\ 8 + 7 \end{array}$$

E nnyane	Palo	E kgolwanyana
	155	
	168	
	151	
	162	
	160	



Qetela melapalo ena.



Seha dipalo tse tharo pakeng tsa 150 le 170 makasineng kapa koranteng.
Dikgomaretse mona ka lenaneo ho tloha ho e kgolo ho ya ho e nnyane.



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____


70



Ho bala le ho lekanya (0 – 100)

Lekanya mme o bale difaha.

Kotara 3





lekanya

bala




Ho na le diboloko tse 10 ka hara setshelo.
Lekanya mme o bale.




lekanya

bala




lekanya

bala




lekanya

bala




lekanya

bala




lekanya

bala



lekanya


bala



Ho na le dipompong tse 42 ka hara lebokose.
Ke dipompong tse kae tse patehileng?




Ho na le difaha tse 50 ka hara lebokose.
Ke difaha tse kae tse patehileng?



Ho na le dipompong tse 78 ka hara lebokose.
Ke dipompong tse kae tse patehileng?




Ho na le difaha tse 100 ka hara lebokose.
Ke difaha tse kae tse patehileng?






O ka etsa sena ka potlako e kae?

Setshelo se le seng se na le diboloko tse 10. Ke diboloko tse kae mona?



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____

71





Haholo ka diphumano

Kotara 3



Hlophisa dipalesa. Etsa setshwantsho. Ngola palo yohle ka lebokoseng.






Etsa setshwantsho sa dipalesa tse hlophisisweng.

Sehlooho sa hao e tla ba se fe?

SENOTLOLO:



Araba dipotso tse latelang:

Ho na le dipalesa tse kae tse phephole?

Ho na le dipalesa tse kae tse kgubedu?

Ho na le dipalesa tse kae tse perese tse kae mona?

Ho na le dipalesa tse kae tse pinki?

Ho na le dipalesa tse kae tse tshehla?

Ke mmala ofe wa dipalesa o ratwang haholo?

Ke mmala ofe wa dipalesa o sa ratweng haholo?

Ke mmala wa palesa efe oo o o ratang haholo?



11

12

13

14

15

16


17

18

19

20


72



Letsatsi:

Kotara 3

Kopanyo 0 – 50



Sheba setshwantsho mme o kopanye dimabole.

kgubedu

+ bolou

$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

tala

+ bolou

$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

tshehla

+ bolou

$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

tala

+ mmala o lamunu

$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

kgubedu

+ tala

$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$



Nyalanya dikarete le dipalo tse nepahetseng. Taka mola ho tloha ho palo ho leba kareteng e nepahetseng.

2

1 0

5

2 0

3

3 0

7


4 0

$$7 + 40 = 47$$

$$10 + 2 = 12$$

$$20 + 5 = 25$$

$$3 + 30 = 33$$



$1 \text{ } 0$	$+ \text{ } 3$	$= \boxed{}$	$3 \text{ } 0$	$+ \text{ } 2$	$= \boxed{}$
$2 \text{ } 0$	$+ \text{ } 5$	$= \boxed{}$	$3 \text{ } 0$	$+ \text{ } 7$	$= \boxed{}$
$4 \text{ } 0$	$+ \text{ } 1$	$= \boxed{}$	$2 \text{ } 0$	$+ \text{ } 6$	$= \boxed{}$
$1 \text{ } 0$	$+ \text{ } 4$	$= \boxed{}$	$4 \text{ } 0$	$+ \text{ } 8$	$= \boxed{}$
$3 \text{ } 0$	$+ \text{ } q$	$= \boxed{}$			



$16 + 13$

6	3	$= \boxed{q}$
$1 \text{ } 0$	$+ \text{ } 1 \text{ } 0$	$= \boxed{2 \text{ } 0}$
$1 \text{ } 6$	$+ \text{ } 1 \text{ } 3$	$= \boxed{2 \text{ } 9}$

$24 + 12$

4	2	$= \boxed{}$
$2 \text{ } 0$	$+ \text{ } 1 \text{ } 0$	$= \boxed{}$
$\boxed{}$	$+ \boxed{}$	$= \boxed{}$

$37 + 11$

7	1	$= \boxed{}$
$3 \text{ } 0$	$+ \text{ } 1 \text{ } 0$	$= \boxed{}$
$\boxed{}$	$+ \boxed{}$	$= \boxed{}$

$25 + 23$

5	3	$= \boxed{}$
$2 \text{ } 0$	$+ \text{ } 2 \text{ } 0$	$= \boxed{}$
$\boxed{}$	$+ \boxed{}$	$= \boxed{}$


$36 + 12$

6	2	$= \boxed{}$
$3 \text{ } 0$	$+ \text{ } 1 \text{ } 0$	$= \boxed{}$
$\boxed{}$	$+ \boxed{}$	$= \boxed{}$

$28 + 21$

8	1	$= \boxed{}$
$2 \text{ } 0$	$+ \text{ } 2 \text{ } 0$	$= \boxed{}$
$\boxed{}$	$+ \boxed{}$	$= \boxed{}$

Lisa o na le dibadi tse 16 ha Aakar a na le tse 12.





Yohle ke bokae?



Teacher:
Sign:
Date:

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

73



Ho kopanya 0 – 75

Kotara 3

Palo yohle ya boloko ka nngwe ke bokae?

1
5

10
10

6
2

20
10

3
5

20
30

4
4

40
30



Kopanya.

$12 + 11$

$$\begin{array}{r} \boxed{} \quad \boxed{} \\ + \quad \boxed{} \quad \boxed{} \end{array}$$

$$= \boxed{} + \boxed{} + \boxed{} + \boxed{}$$

$$= \boxed{} + \boxed{}$$

$$= \boxed{}$$

$23 + 41$

$$\begin{array}{r} \boxed{} \quad \boxed{} \\ + \quad \boxed{} \quad \boxed{} \end{array}$$

$$= \boxed{} + \boxed{} + \boxed{} + \boxed{}$$

$$= \boxed{} + \boxed{}$$

$$= \boxed{}$$



Qetella.


$$28 + \boxed{11} = \boxed{2} \boxed{8} + \boxed{1} \boxed{0} + \boxed{1} = \boxed{38} + \boxed{1} = \boxed{39}$$

$$34 + \boxed{12} = \boxed{3} \boxed{4} + \boxed{1} \boxed{0} + \boxed{2} = \boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

$$43 + \boxed{23} = \boxed{4} \boxed{3} + \boxed{2} \boxed{0} + \boxed{3} = \boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

$$45 + \boxed{23} = \boxed{4} \boxed{5} + \boxed{2} \boxed{0} + \boxed{3} = \boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

$$56 + \boxed{11} = \boxed{5} \boxed{6} + \boxed{1} \boxed{0} + \boxed{1} = \boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$



Kopanya.

$21 + 10 = \boxed{}$

$53 + 10 = \boxed{}$

$46 + 10 = \boxed{}$

$68 + 10 = \boxed{}$

$37 + 10 = \boxed{}$

$42 + 10 = \boxed{}$

$74 + 10 = \boxed{}$

$19 + 10 = \boxed{}$

$55 + 10 = \boxed{}$




Ha o kopanoya 47 le 6 ke?

Taka setshwantsho mme o bontshe karabo ya hao.



Iketsetse ya polelo palo o sebedisa ditshwantsho.



Teacher:

Sign:

Date:

11

12

13

14

15

16


17

18

19

20

74



Letsatsi:

Kotara 3

Ho Kopanya le ho tlosa: 0 – 75

Nyalanya dikarete. Thala mola ho tlaha ho palo ho ya ho dikarete tse nepahetseng.

q

6 0

5

5 0

4

7 0

7

4 0

$7 + 40 = 47$



$60 + 9 = 69$

$50 + 5 = 55$



$4 + 70 = 74$





Ngola palo ya tse latelang o nto tlatsa dikarabo.



$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$



$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$



$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$



Kopanya.

$6 0 + 4 = \boxed{}$

$3 0 + 2 = \boxed{}$

$4 0 + 9 = \boxed{}$

$5 0 + 4 = \boxed{}$


$2 0 + 8 = \boxed{}$

$1 0 + 7 = \boxed{}$

$7 0 + 5 = \boxed{}$

$7 0 + 8 = \boxed{}$

$5 0 + 6 = \boxed{}$



Kopanya.

$56 + 15$



$56 + 15 = 71$

$34 + 17$

$48 + 13$

$\square + \square = \square$

$63 - 41$

$75 - 51$

$\square - \square = \square$

$72 - 49$

$\square - \square = \square$



Etsa setshwantsho ho bontsha hore Mbali o na le diboloko tse 52 ha Zander
a na le tse 36.



Palo yohle ke bokae? _____



11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

75

Dibolo, mabokose le disilintere

Kotara 3



Mantswe ana a ka o thusa:






mabokose




dibolo

disilintere



Bontsha dibolo, mabokose le disilintere ka ho ngola lentswe ka tlasa e nngwe le e nngwe.








mabokose

dibolo

disilintere



Etsa setshwantsho sa ntho e kgolo.




O batla ho beha mpho ya letsatsi la tswalo la mme wa hao ka hara setshelo sena. O tshwanelo ho hlalosetsa morekisi hore o batla ntho ya mofuta o jwang. O tla mo hlalosetsa jwang?





Ho-thella, ho-thet-heha ho aha dintho ka 3-D



Kotara 3




Titjhere wa hao o tla etsa mosebetsi ona le wena ho bona hore tse latelang di a tsepama.

- Lebokose hodima lebokose.
- Bolo hodima lebokose.
- Bolo hodima bolo.
- Mabokose a mabedi hodima lebokose le le leng.




Mabokose, dibolo le disilintere di ka thet-heha kapa tsa thella. Titjhere ya hao o tla o fa dintho tse latelang ho bona hore dintho tsena di a thet-heha kapa di a thella. Ka mora hore le etse mosebetsi ona o tla hhalosa hore ntho e a thet-heha kapa e a thella.




Fumana ditshwantsho le dintho ka dimakasineng tse ka bidikolohang kapa tse ka thellang mme o di kgomaretse mona.

thet-heha

thella



Titjhere wa lona o le nehile diboloko ho haha ditora tse fapaneng. Wena le motswalle wa hao la etsa qeto ya ho haha ditora ka mabokose, dibolo le disilintere. Sena ke seo le se hahileng kapa le lekileng ho se haha. Bolela hase sebeditse kapa se sa sebetsa.



Sena se ka sebetsa


Ditora tse ding tsa mabokose a mollo ke tsena.

O hloka:
Mabokose a mollo.

Seo o tshwanelang ho se etsa:
Jwale lekang ho haha tora ka
mabokose a mollo ho ya hodimo ka
moo le ka kgonang ntle le ho sebedisa
sekgomaretsi.



77



Letsatsi:

Kotara 3

Ho Kopanya le ho Tlosa hape O – 75



Kopanya dipalo bolokong e nngwe le e nngwe mme o ngole karabo.

1	5 0	5 0	4 0	3 0
2	2 0	1 0	1 0	2 0
3				



Kopanya ka ho sebedisa mokgwa o ratwang ke wena.

$52 + 21$

$43 + 28$



Qetela.

$28 + 31 = 2\boxed{8} + \boxed{3}0 + \boxed{1} = 58 + \boxed{1} = 59$

$45 + 32 = 4\boxed{5} + \boxed{3}0 + \boxed{2} = \boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$

$52 + 14 + 5\boxed{2} + \boxed{1}0 + \boxed{4} = \boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$



Kopanya.

$41 + 10 = \boxed{}$

$44 + 10 = \boxed{}$

$71 + 10 = \boxed{}$

Ho kopanya 36 le 24 ke _____.

Etsa setshwantsho ho bontsha karabo ya hao.



--




Tlosa dipalo tse ka lebokoseng le ka tlase ho dipalo tse
ka lebokoseng le ka hodimo.


6	7 0	2 6 0	7 5 0	9 3 0	
3	4 0	1 2 0	6 1 0	5 1 0	



Ngola palo yohle ya tse latelang.



$$\boxed{} - \boxed{} = \boxed{}$$



$$\boxed{} - \boxed{} = \boxed{}$$



Tlosa:

$$65 - 23$$

$$72 - 29$$



Tlosa:

$$61 - 10 = \boxed{}$$

$$42 - 10 = \boxed{}$$

$$37 - 10 = \boxed{}$$




Etsa setshwantsho ho bontsha hore Palesa o ne a na le dimabole tse 62 mme o lahlehetlwa ke tse 21.



Ho setse dimabole tse kae? _____



78



Tjhelete hape


Kotara 3


Farikinyana ya tjhelete ke bokae?





Sebedisa dikhoini ho hlaha Disehweng 3 mme o mamarisetse tjhelete e nepahetseng mona.


















Polelo tsa dipalo:

Ke na le 100c. Ntate o nneha 50c hape.
Ke na le bokae? Etsa setshwantsho ho
bontsha karabo ya hao.

Ke na le 170c. Ke rekile dipompong ka
100c. Ke saletswe ke tjhelete e kae?
Taka setshwantsho ho bontsha karabo
ya hao.



79



Tjhelete ya pampiri e ngata







Ho na le tjhelete e kae ka sepatjheng sa ka?

Kotara 3



Sebedisa tjhelete ya pampiri ho hlaha ho Disehwa 3 mme o mamarisetse tjhelete e nepahetseng mona.





Abuti o na le R100. Ke na le R50 mme ngwaneso e monnnyane o na le R20. Ke tjhelete e kae eo re nang le yona kaofela? _____

Ke na le R160. Ke rekile hempe ka R50. Ke saletswe ke tjhelete e kae?




Teacher:
Sign:
Date:

80



Kotara 3

Bua ka tleloko.



Tleloko e re bontsha nako.



Lenaka le lennyane le re bontsha dihora.

Lenaka le le lelele le le bontsha metsotso.

Re bala metsotso ka bohlano.



Paterone ke eng? Sheba metsu ka nako tsohle mme o ngole dipaterone.




10, —, —, —, —, —,

3, —, —, —, —, —, —, —,


—, —, —, —, —, —, —, —,

—, —, —, —,




Bontsha paterone o sebedisa metsu.


Bala ka bo3 o qale ho 4.




Bala ka bo2 o qale ho 3.



Bala ka bo10 o qale ho 1.



Bala ka bo5 o qale ho 2.



O ya sekolong ka nako mang?



O ya lapeng ka nako mang?



O ja dijo tsa mantsiboya ka nako mang?



Teacher:

Sign:

Date:


8la



Kotara 3

Dihora le metsotsso

Bua ka tleloko.



Lenaka le lekgutswane le bontsha hannyae kamora dihora tse 3.

Lenaka le lelelele le re bontsha hore ke metsotsso e 15.


Re re ke kotara kamora hora ya boraro.

Re bolela hore ke metsotsso e leshome le metso e mehlano kamora
dihora tse 3.

Metsotsso e leshome le metso e mehlano ke kotara ya metsotsso e
mashome a tsheletseng (hora).



Ke nako mang?



Lenaka le lekgutswane le re bontsha _____.

Lenaka le letelolele le re bontsha _____.

Re re nako ke _____.

Lenaka le lekgutswane le re bontsha _____.



Lenaka le letelolele le re bontsha _____.

Re re nako ke _____.

Lenaka le lekgutswane le re bontsha _____.

Lenaka le letelolele le re bontsha _____.


Re re nako ke _____.



Lenaka le lekgutswane le re bontsha _____.


Lenaka le letelele le re bontsha _____.

Re re nako ke _____.




Etsa setshwantsho sa lenaka le letelele le le lekgutshwane.


Kotara ka mora pedi.




Kotara ka mora robong.



Hora ya leshome.



Kotara pelo ho tshelela.



O etsa eng ka nako ena hara beke? Taka setshwantsho.

Kotara ka mora robedi hoseng?

Kotara ka mora robedi mantsiboya?




8lb



Kotara 3

Bua ka tleloko.



Metsotso le dihora

Letsatsi:

Lenaka le lekgutswane le atametse tharo.

Lenaka le letelele le eme ho metsotso e 35. Ke metsotso e 25 pele lenaka le letelele le fihla ho 12. Re re nako ke metsotso e mashome a mabedi a metso e mehlano ho ya horeng ya boraro. Re bolela hore nako ke metsotso e 25 pele ho hora ya 3.




Lenaka le lekgutswane le eme ho _____.

Lenaka le letelele le eme ho _____.

Nako ke _____ pele lenaka le letelele le fihla ho 12.

Re re nako ke _____ pele ho _____.




Lenaka le lekgutswane le eme ho _____.

Lenaka le letelele le eme ho _____.

Nako ke _____ pele lenaka le letelele le fihla ho 12.

Re re nako ke _____ pele ho _____.




Lenaka le lekgutswane le eme ho _____.

Lenaka le letelele le eme ho _____.

Nako ke _____ pele lenaka le letelele le fihla ho 12.

Re re nako ke _____ pele ho _____.



Lenaka le lekgutswane le eme ho _____.

Lenaka le letelele le eme ho _____.


Nako ke _____ pele lenaka le letelele le fihla ho 12.

Re re nako ke _____ pele ho _____.




Taka lenaka le le letelele le le kgutswannyane o bontshe:


Metsotso e mehlano pele ho hora
ya borobedi.




Metsotso e mashome a mabedi
pele ho hora ya boraro.




Metsotso e mehlano pele ho
hora ya pele.




Metsotso e lesome pele ho hora
ya botshelala.



Lesome le metso merano
ho supa.



Lesome le metso e mmedi pele ho
lesome le metso e mmedi.



Teacher:

Sign:

Date:



Letsatsi:

Ho Kopanya hape

Ke na le mekolana e 3 e nang le dipompong tse 2 mokotla ka mong.

Nka ngola palo ena e le $2 + 2 + 2 = 6$ kapa $3 \times 2 = 6$

Ke na le mekolana e 3 E nang le dipompong tse 5 mokotla ka mong.


Nka ngola palo ena e le $5 + 5 + 5 = 15$ kapa $3 \times 5 = 15$



Sheba mekolana e nang le dipompong:

- Ngola polelo ka mokotla o ka mong.
- Ngola paloyohle ya ho kopanya palo ka nngwe.
- Ngola katiso ya palo ka nngwe.

Mokotlana ka mong o na le dipompong tse 2.




Polelo: dihlopha tse 4 tsa 2

Palo ya ho kopanya: $2 + 2 + 2 + 2 =$ _____

Palo ya Katiso: $4 \times 2 =$ _____

Mokotlana ka na mong o na le dipompong tse 2.



Polelo: _____

Palo ya ho kopanya: _____

Palo ya Katiso: _____

Mokotlana ka mong o na le dipompong tse 5.



Polelo: _____

Palo ya ho kopanya: _____

Palo ya Katiso: _____

Mokotlana ka mong o na le dipompong tse 2.



Polelo: _____

Palo ya ho kopanya: _____

Palo ya Katiso: _____




Polelo: Dihlopha tse 7 tsa 4

Palo ya ho kopanya:

$$4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 28$$

$$\text{Palo ya Katiso: } 7 \times 4 = 28$$



Polelo: _____

Palo ya ho kopanya: _____


Palo ya Katiso: _____



Polelo: _____

Palo ya ho kopanya: _____

Palo ya Katiso: _____



Polelo: _____

Palo ya ho kopanya: _____

Palo ya Katiso: _____



Qetela papetla ya ho atisa.

\times	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2			6							
4					20					
5										50

Ke na le mabokose a
mahlano a nang le dikuku
tsa dimafene tse pedi
lebokose ka leng. Ho na le
dikuku tsa
dimafene
tse kae ka
palo?



Ke na le mabokose a mane
a nang le dikuku tse hlano
lebokose ka leng. Ho na le dikuku
tse kae kaofela?



Ke na le mabokose a mararo
a nang le didonate tse nne
lebokose ka
leng. Ho na le
didonate tse
kae ka palo?






Atisa ka 5

Letsatsi:

Leoto le le leng le na le menwana e 5.

Letsoho le le leng le na le menwana e 5.



Ke menwana ya maoto e mekae
ka palo?

Ke menwana e mekae ka palo
ya matsoho.



Qetella tse latelang:



Menwana ya
leoto le le leng

×

=



×

Menwana ya
letsoho le le leng



Menwana ya
leoto le le leng

×

=



×

Menwana ya
letsoho le le leng



Menwana ya
leoto le le leng

×

=



×


Menwana ya
letsoho le le leng



Menwana ya
leoto le le leng


×

=



×

Menwana ya
letsoho le le leng



2

Qetella tse latelang:

5	10	15						
---	----	----	--	--	--	--	--	--

50	45	40						
----	----	----	--	--	--	--	--	--



Qetella tse latelang:


$5 \times$ = <input type="text"/> diapole	$4 \times$ = <input type="text"/> dipanana
$6 \times$ = <input type="text"/> dipanana	$7 \times$ = <input type="text"/> diapole



Qetella tse latelang:

$15 \times 5 =$ <input type="text"/>	$12 \times 5 =$ <input type="text"/>
$1 \quad 0$ $\times 5$	$1 \quad 0$ $\times 5$
$= 1 \quad 0 + 5 \times 5$	$= \quad \quad + \quad \times \quad$
$= 1 \quad 0 \times 5 + 5 \times 5$	$= \quad \times \quad + \quad \times \quad$
$= 50 + 25$	$= \quad + \quad$
$= 75$	$= \quad$
$14 \times 5 =$ <input type="text"/>	$13 \times 5 =$ <input type="text"/>
$1 \quad 0$ $\times 5$	$1 \quad 0$ $\times 5$
$= \quad \quad + \quad \times \quad$	$= \quad \quad + \quad \times \quad$
$= \quad \times \quad + \quad \times \quad$	$= \quad \times \quad + \quad \times \quad$
$= \quad + \quad$	$= \quad + \quad$
$= \quad$	$= \quad$






Ho atisa ka 2

Kotara 3

Dinonyana tsohle di na le maoto a 2.



Dinonyana tsohle di na le mapheo a 2.

Ho na le maoto a makae ohle setshwantshong sena?

Mapheo ohle a setshwantshong sena a makae?



Sheba setshwantsho mme o qetele tse latelang.

maebana



$$\boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$$

Palo ya dinonyana Maoto a nonyana e le nngwe

$$\boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$$

Palo ya dinonyana Mapheo a nonyana e le nngwe

matata



$$\boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$$

Palo ya matata Maoto a nonyana e le nngwe

$$\boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$$

Palo ya matata Mapheo a nonyana e le nngwe



Qetella tse latelang:

2	4	6							
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

20	18	16							
----	----	----	--	--	--	--	--	--	--




Qetella tse latelang:

$$5 \times \text{apple} = \boxed{} \text{ diapole}$$

$$4 \times \text{banana} = \boxed{} \text{ dipanana}$$

$$6 \times \text{banana} = \boxed{} \text{ dipanana}$$

$$7 \times \text{apple} = \boxed{} \text{ diapole}$$



Qetella tse latelang:

$$12 \times 2 = \boxed{}$$

$$\begin{array}{r} 1 \ 0 \\ \textcolor{red}{2} \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$= \begin{array}{r} 1 \ 0 \\ + \textcolor{red}{2} \end{array} \times 2$$

$$= \begin{array}{r} 1 \ 0 \\ \times 2 \end{array} + \begin{array}{r} 2 \\ \times 2 \end{array}$$

$$= 20 + 4$$

$$= 24$$



$$15 \times 2 = \boxed{}$$





$$\begin{array}{r} 1 \ 0 \\ \textcolor{red}{5} \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$= \begin{array}{r} \boxed{} \\ + \boxed{} \end{array} \times \boxed{}$$

$$= \begin{array}{r} \boxed{} \\ \times \boxed{} \end{array} + \begin{array}{r} \boxed{} \\ \times \boxed{} \end{array}$$

$$= \begin{array}{r} \boxed{} \\ + \boxed{} \end{array}$$

$$= \boxed{}$$



$$2 + 2 + 2 + 2 = 8$$

kapa







$$4 \times 2 = 8$$

kapa

$$8 \div 2 = 4$$

Lena ke
letshwao la
arola.

Taka setshwantsho sa dinaledi tse 2 hodima floakga.



$$2 + \underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

$$\underline{\quad} \times \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



Ke diboloko tse kae dikotwaneng tsa tjhokolete.

$$\underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

$$\underline{\quad} \times \underline{\quad} = \underline{\quad}$$




85a

Kotara 3



Bua ka tleloko.



Lenaka le lekgutswane le qeta ho feta nngwe.

Lenaka le letelele le eme ho metsotso e leshome le metso e mehlano.

Re re nako ke kotara mora hora ya pele.

Re bolela hore nako ke kotara ya hora (metsotso e 15) ka mora hora ya pele.



Ke nako mang?



Lenaka le lekgutswannyane le qeta ho feta _____.


Lenaka le letelele le eme ho metsotso e _____.

Re re nako ke _____ ka mora _____.




Etsa setshwantsho sa lenaka le letelele le lekgutshwane.

Kotara e mehlano ka mora hora ya 8.



Kotara ka mora 3.



Kotara ho ya ho



Bua ka tleloko.



Lenaka le lekgutswane le atametse tharo.

Lenaka le letelele le eme ho le metsotse e meklau.

Re re ke kotara ka ,mora tharo.

Re bolela hore ke kotara ya hora (metsotsso e 15)
pele ho hora ya 3.



Ke nako mang?



Lenaka le lekgutswane le haufi le ho fihla ho _____.


Lenaka le letelele le eme ho metsotsso e _____.

Re re nako ke _____ pele ho _____.




Taka setshwantsho sa lenaka le letelele le le kgutshwane.

Kotara ho 4.



Kotara ho 8.



85b



Letsatsi:

Kotara 3


Nako e a feta

Hora ya 2	Hora ya 2	Hora ya 1



Ho nkile nako e kae ho qeta mosebetsi?





Bala dihora.

Ke dihora tse kae ho tloha ho hora ya 4 ho ya ho hora ya 7? _____

Ke dihora tse kae ho tloha ho hora ya 8 ho ya ho hora ya 12? _____

Ke dihora tse kae ho tloha ho hora ya 1 ho ya ho hora ya 8? _____

Ke dihora tse kae ho tloha ho hora ya 5 ho ya ho hora ya 10? _____

Ke dihora tse kae ho tloha ho hora ya 2 ho ya ho hora ya 11? _____



Taka setshwantsho se bontshangBongi o ile ho motswalle wa hae ka 10 Moqebelo hoseng.
O fihlile lapeng ka hora ya 3 mantsiboya. O bile siyo dihora tse kae?



John o ilo tshwasa ditlhapi le ntatae. Ba tsamaile ka hora ya 4 hoseng ba kgutlela
hae ka hora ya 10 bosiu. Ba bile siyo lapeng nako e kae?




86





Pheta habedi

Kotara 3



Sheba setshwantsho sa pele le sa bobedi. Ho etsahetse eng?





Kopanya matheba, mme o ngole karabo ya dipalo ho e nngwe le e nngwe.





$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$





$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$



$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$



$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$



$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$




$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$




$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$



$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$



$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$



$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$



Pheta tse latelang habedi:

Pheta 1 habedi

$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$

$2 \times \boxed{} = \boxed{}$

Pheta 2 habedi

$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$

$2 \times \boxed{} = \boxed{}$

Pheta 3 habedi

$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$

$2 \times \boxed{} = \boxed{}$

Pheta 4 habedi

$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$

$2 \times \boxed{} = \boxed{}$

Pheta 5 habedi

$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$

$2 \times \boxed{} = \boxed{}$




2 4 6 8 10 12 14



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


87




Kotara 3



Sheba ditshwantsho tse pedi. Etsa pale ya hao.



Bala dintho mme o tlotshe halofo ya tsona ka mmala.




Bala

Halofo ke

Bala

Halofo ke



Qetella tsena mme o etse setshwantsho.

12 habedi ke

$$\boxed{} + \boxed{}$$




Qetella.

14	


8	

	2

16	
	9





Sheba ditshwantsho tse pedi. Etsa pale ya hao.



Ho na le dipompong tse 10 ka mokotleng.



Bala dintho mme o tlotshe halofo ya tsona ka mmala.



Qetella tse latelang mme o etse setshwantsho.

16 habedi ke

$$\boxed{} + \boxed{}$$



Qetella.

34			36	40
22		19		






Letsatsi:

Katiso ka bongata

Kotara 3

Diphoofolo tsena tsohle di na le maoto a 4.

Diphoofolo tsena tsohle di na le ditsebe tse 2.

Ke maoto ohle a makae
setshwantshong sena?Ke ditsebe tsohle tse kae
setshwantshong sena?

Sheba setshwantsho mme o qetele tse latelang:

Dintja

$$\boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$$

Palo ya
dintja

Maoto a phoofolo e le
nngwe

$$\boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$$

Palo ya
dintja

Mahlo a phoofolo e
le nngwe

Diphoofolo
tse hlaha

$$\boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$$

Palo ya ditsebe tsa diphoofolo
tse hlaha phoofolo ka nngwe

$$\boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$$

Palo ya ditsebe tsa diphoofolo
tse hlaha phoofolo ka nngwe



Qetella tse latelang:


4	8	12							
---	---	----	--	--	--	--	--	--	--

40	36	32							
----	----	----	--	--	--	--	--	--	--



Qetella tse latelang:

5 × = <input type="text"/> diapole	4 × = <input type="text"/> dipanana
6 × = <input type="text"/> dipanana	7 × = <input type="text"/> diapole



Qetella tse latelang:

$$14 \times 4 = \boxed{}$$

$$\begin{array}{r} 1 \quad 0 \\ \textcolor{red}{4} \end{array} \times 4$$

$$= \begin{array}{r} 1 \quad 0 \\ \textcolor{red}{4} \end{array} + \times 4$$

$$= \begin{array}{r} 1 \quad 0 \\ \textcolor{red}{4} \end{array} \times 4 + \times 4$$

$$= 40 + 16$$



$$15 \times 4 = \boxed{}$$

$$\begin{array}{r} 1 \quad 0 \\ \textcolor{red}{5} \end{array} \times 4$$

$$= \boxed{} + \boxed{} \times \boxed{}$$

$$= \boxed{} \times \boxed{} + \boxed{} \times \boxed{}$$

$$= \boxed{} + \boxed{}$$

$$= \boxed{}$$



Metswalle e mmedi e bapala ka disete tse pedi tsa teye. Ka morao ho moo ba di arohaya. Ba hlokang hore ba be le e tshwanang hantle ya e nngwe le e nngwe.



Qetella tse latelang.



Arolela bana ba 4 dimabole tse 19 ka ho lekana.

Arolela bana ba 4 dipensele tse 22 ka ho lekana.

E mong le e mong o fumana tse

E mong le e mong o fumana tse

Ho sala tse

Ho sala tse



Etsa ditshwantsho ho bontsha dikarabo tsa hao.

Arolela bana ba 4 dibuka tse 23.

Arolela bana ba 4 dibuka tse 15.

E mong le e mong o fumana tse

E mong le e mong o fumana tse

Ho sala tse

Ho sala tse



89



Palo ya dipaterone

Letsatsi:


Kotara 3



Ke palo efe e tla latela lehlaku le latelang?



Kgetha paterone. Taka tsela, o qale ka palo e tlase.





Taka manaka ditlelokong mme o qetelle dipaterone tsa dinako.

4:20	4:25	_____ : _____	_____ : _____	_____ : _____
11:10	11:20	11:30	_____ : _____	_____ : _____
9:25	9:40	9:55	_____ : _____	_____ : _____
10:30	10:35	10:40	_____ : _____	_____ : _____
5:10	5:20	5:30	_____ : _____	_____ : _____



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____

11

12

13

14

15

16


17

18

19

20

90




Kotara 3


Dikarolwana le dihalofo




Sheba setshwantsho. Tlotsa dihalofo tse ding ka mmalo o tshwanang.




Sheba setshwantsho. Tshwaya dibopeho tse bontshang dihalofo. Tlotsa ka mmala halofo e nngwe ya seboleho se arotsweng ka dihalofo.








Tlotsa halofo ya sebolepho ka seng ka mmala.



Kgabisa halofo ya diphoofolo ka mmala bolokong e nngwe le enngwe.



q |



Diforakshene – dihalofo tse ngata

Kotara 3




Sheba setshwantsho. Halofe e bolelang?



Halofe e nngwe ya diapole tse sefateng ke.









Tlotsa halofe ya tholwana ka mmala sehlopheng ka seng.
Ke eng halofe ya palo ya tholwana sehlopheng se seng?











Taka halofo e nngwe.



Tlotsa halofo ya dibopeho ka mmala.



halofo halofo halofo



11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

92



Boemo le diponahalo

Letsatsi:

Kotara 3


Nonyana e eme kae? Mantswe a tla o thusa.



Ponahalo ya ka pele ya moaho.






Ponahalo ya ka lehlakoreng
ya moaho.



Ponahalo ya ka hodimo
ya moaho.




Motho enwa o ne a eme kae ha ba bona sena?




Ngola mantswe ana setshwantshong. Motho o bona eng?


ponahalo ya ka pele



ponahalo ya ka hodimo




Ponahalo ya ka lehlakoreng





Bolela haeba koloi e le haufi kapa hole ho moshanyana.



Taka sefate se haufi kapa hole le ngwanana.



haufi



hole



Etsa mosebetsi ona:

- Sheba dintho tse ding le tse ding tse pedi ka mahlo a mabedi. O bona eng?
- Kwala leihlo le leng ka letsoho mme jwale o bona eng?



11

12

13

14

15

16



17

18

19


20

93





Pokello ka bongata

Kotara 3



Hlophisa ditholwana. Etsa setshwantsho ho bontsha sena.
Ngola palo yohle ka lebokoseng.



Ka ho
hlophisa ke
beha ditholwana
tse tshwanang
mmoho.





Taka sethwantsho sa ditholwana tse hlophisitsweng.

SENOTLOLO





Sebedisa tsebiso e sethwantshong se ka hodimo mme o qetelle kerafo ena.

Araba dipotso:

Ke tholwana efe e ngata
haholo?

Ke tholwana efe e ngata
haholo?



11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

94a



Dikarolwana – dikotara


Kotara 3



Tlotsa kotara ya ho qetela ka mmala o tshwanang.




Tshwaya dibopeho tse bontshang dikotara. Tlotsa ka mmala kotara ya sebopetho e arotsweng dikotara.







Tlotso ka mmala kotara e le nngwe ya sebopheho ka seng.




Tlotso ka mmala kotara e le e nngwe ya sehlopha ka seng sa diphoofolo.



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____


94b



Kotara 3

Dikarolwana – dikotara tse ngata

Tlotsa kotara ya ho qetela ka mmala o tshwanang.



Araba tse latelang:


Kotara e le nngwe ya dipere tse sefateng ke _____.








Kotare e le nngwe ya diapole tse sefateng ke _____.

Kotare e le nngwe ya dilamunu tse sefateng ke _____.





Tlotsa ka mmala kotara ya tholwana seholopheng ka seng. Ke palo e kae ya dikotara tsa ditholwana seholopheng ka seng?









Bontsha kotara e le nngwe ya dibopeho.



Ke efe e kgolwanyana? Tshwaya karabo e nepahetseng.



Halofo e
le nngwe



Kotare e le
nngwe



kotara dikotara



11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


95

Dipaterone tsa Jeometeri


Nyalanya paterone.


Letsatsi:

Kotara 3




Kopisa paterone e latelang.






Tlotsa paterone e latelang ka mmala.




Taka paterone e latelang.



Atolosa paterone.





Etsa paterone e latelang.



Taka paterone eo e leng ya hao.




qb





Hlophisa ka pokello

Kotara 3



Hlophisa dintlho tse amanag le boemo ba lehodimo. Iketsese setshwantsho sa hao.
Ngola palo yohle ka hara lebokose.





Taka setshwantsho se sebedisitsweng ho
hlophisa boemo ba lehodimo.



SENOTLOLO:



Sebedisa setshwantsho se ka hodimo mme o qetele kerafo e ka tlaase. Jwale
araba dipotso tse latelang.

Na re bile le matsatsi a
mangata ho hlakile kapa a
mangata ho thibile?

Ha o nahana ke nako efe ya
selemo?



Hobaneng?

Na maemo ana a tshwana
diporofenseng tsohle?



Teacher:
Sign:
Date:


97



Dipalo 150 – 180

Kotara 4

Tlotsa didikadikwe tse 172 ka mmala.



Ngola palopolelo ya:

$$\begin{array}{r} 1 \ 0 \ 0 \\ + 5 \ 0 \\ \hline 158 \end{array}$$

$100 + 50 + 8 = 158$

$$\begin{array}{r} 1 \ 0 \ 0 \\ + 5 \ 0 \\ \hline \end{array}$$

$=$

$$\begin{array}{r} 1 \ 0 \ 0 \\ + 7 \ 0 \\ \hline \end{array}$$

$=$



Ke dipalo dife tse hlhang dipakeng tsa:

$$150 \text{ le } 158$$

$$172 \text{ le } 177$$

$$180 \text{ le } 175$$

$$160 \text{ le } 155$$




$$165 \text{ le } 160$$



E nnnyanane	Palo	E kgolwanyana
	157	
	165	
	178	
	161	
	174	



Qetella melapalo ena.





Seha dinomoro tse tharo pakeng tsa 150 le 180 makasineng kapa koranteng.
Dikgomaretse mona ka lenaneo ho tloha ho e kgolo ho ya ho e nnnyanane.



Teacher:
Sign:
Date:


98



Palo l70 – 200

Kotara 4

Tlotsa didikadikwe tse l99 ka mmala.



Ngola palo ya:

$\begin{array}{r} 1 \ 0 \ 0 \\ + 7 \ 0 \ 0 \\ \hline 1 \ 7 \ 0 \end{array}$ $100 + 70 + 7 = 177$ 	$\begin{array}{r} 1 \ 0 \ 0 \\ + q \ 0 \ 0 \\ \hline q \ 0 \ 0 \end{array}$ $=$	$\begin{array}{r} 1 \ 0 \ 0 \\ + 8 \ 0 \ 0 \\ \hline 8 \ 0 \ 0 \end{array}$ $=$
$\begin{array}{r} 1 \ 0 \ 0 \\ + q \ 0 \ 0 \\ \hline 1 \ 0 \ 0 \end{array}$ $=$	$\begin{array}{r} 1 \ 0 \ 0 \\ + q \ 0 \ 0 \\ \hline q \ 0 \ 0 \end{array}$ $=$	$\begin{array}{r} 1 \ 0 \ 0 \\ + 7 \ 0 \ 0 \\ \hline q \ 0 \ 0 \end{array}$ $=$



Ke dinomoro dife tse tleng pakeng tsa:

170 le 175 _____

198 le 195 _____

180 le 175 _____

168 le 173 _____

200 le 196 _____



Fana ka dipalo tse pedi tse nnnyanane
le tse pedi tse kgolwanyana ho palo eo ho fanweng ka yona.

E nnnyanane	Palo	E kgolwanyana
	170	
	198	
	185	
	174	
	181	



Qetella melapalo ena.

170 171 172 180

175 176 177

190 192 193 194 199 200





Seha dinomoro tse tharo pakeng tsa 170 le 200 makasineng le kapa koranteng.
Dikgomaretse mona ka lenaneo ho tloha ho e kgolo ho ya ho e nnnyanane.



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____


qq



Dibopeho tsa 2-D

Kotara 4

Tereisa dibopeho tsohle. Tlotsa didikadikwe tsohle ka mmala o mokgubedu, dikgutloharo ka mmala o motala, dikwere ka mmala o mosehla le dikgutlonnetsepa ka mmala o bolou.




Lekanya lentswe le sebopetho.



Mmala:


- Didikadikwe tse kgolo ka mmala o mokgubedu.
- Didikadikwe tse nnyane ka mmala o mosehla.




kgutloharo
sedikadikwe
sekwere
kgutlonnetsepa



Mmala:

- Dikgutlonne tsepa tse kgolo ka mmala o mokgubedu.
- Dikgutlonne tsepa tse nnyane ka mmala o mosehla.





Tlotsa dibopeho tse
tshwanang le sebopetho sa pele ka mmala.



Ikisetse setshwantsho o sebedisa dikwere, dikgutlonnetsepa, dikgutlotharo,
le didikadikwe.



A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for children to draw or write in.

Seha ho tswa koranteng ya kgale mme o ikisetse dikwere, dikgutlonnetsepa, didikadikwe le
dikgutlotharo.



Teacher:
Sign:
Date:

100



Dipalo 0 – 200

O ka etsa dipalo tse kae tse fapaneng?

Kotara 4

100

40

2

q

50

100

100

20

1

70

8



Qetella tse latelang.

100

40

100

70

100

20

$100 + 40 + q = \boxed{}$

$100 + 70 + 3 = \boxed{}$

$100 + 20 + 8 = \boxed{}$

100

10

100

90

100

8

$100 + 10 + 7 = \boxed{}$

$100 + 90 + 2 = \boxed{}$



Tlatsa mabokose a se nang letho ka ho sebedisa makgolo, mashome le metso ho qetella dipalo.


$181 = \boxed{} + \boxed{} + \boxed{}$

$144 = \boxed{} + \boxed{} + \boxed{}$

$135 = \boxed{} + \boxed{} + \boxed{}$

$156 = \boxed{} + \boxed{} + \boxed{}$

$169 = \boxed{} + \boxed{} + \boxed{}$



Kopanya tse latelang:

$60 + 4 = \boxed{}$

$100 + 20 + 3 = \boxed{}$

$90 + 8 = \boxed{}$

$100 + 40 + 9 = \boxed{}$

$40 + 7 = \boxed{}$

$100 + 70 + 8 = \boxed{}$

$30 + 6 = \boxed{}$

$100 + 60 + 1 = \boxed{}$

$50 + 2 = \boxed{}$

$100 + 50 + 5 = \boxed{}$

Tlatsa ka palo e siilweng:

$70 + \boxed{} = 71$

$100 + \boxed{} + 3 = 153$

$30 + \boxed{} = 38$

$100 + \boxed{} + 9 = 169$

$60 + \boxed{} = 69$

$\boxed{} + 70 + 8 = 178$

$20 + \boxed{} = 24$

$100 + \boxed{} + 1 = 191$

$80 + \boxed{} = 85$

$100 + 50 + \boxed{} = 157$



Iketsetse dipalo ka ho sebedisa makgolo, mashome le metso.

$\boxed{} + \boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$

$\boxed{} + \boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$



Palo e kgolo ke efe? (K) Palo e nnyane ke efe? (N)


5	0	9
1	0	0

1	0	0
9	4	0

4	5	0
1	0	0

Teacher:
Sign:
Date:

101





Ho kopanya le ho tlosa


Sheba boto ya dipalo le difaha. Bua ka tsona.

Kotara 4


I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2I	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3I	32	33	34	35	36	37	38	39	40
4I	42	43	44	45	46	47	48	49	50
5I	52	53	54	55	56	57	58	59	60
6I	62	63	64	65	66	67	68	69	70
7I	72	73	74	75	76	77	78	79	80
8I	82	83	84	85	86	87	88	89	90
9I	92	93	94	95	96	97	98	99	100




Kopanya kapa o tlose difaha.




$$\begin{array}{r}
 50 \quad 5 \quad - \quad 30 \quad 6 \\
 = 40 + 15 - 30 - 6 \\
 = 10 + 9 \\
 = 19
 \end{array}$$



$$\begin{array}{r}
 \boxed{} \quad \boxed{} \quad - \quad \boxed{} \quad \boxed{} \\
 = \boxed{} + \boxed{} - \boxed{} - \boxed{} \\
 = \boxed{} + \boxed{} \\
 = \boxed{}
 \end{array}$$





$$\begin{array}{r}
 \boxed{} \quad \boxed{} + \boxed{} \quad \boxed{} \\
 = \boxed{} + \boxed{} + \boxed{} \\
 = \boxed{} + \boxed{} + \boxed{} + \boxed{} \\
 = \boxed{} + \boxed{} \\
 = \boxed{}
 \end{array}$$



$$\begin{array}{r}
 \boxed{} \quad \boxed{} + \boxed{} \quad \boxed{} \\
 = \boxed{} + \boxed{} + \boxed{} \\
 = \boxed{} + \boxed{} \\
 = \boxed{}
 \end{array}$$





Lekanya mme o sebetse dipalo.



Lekanya

Sebetsa palo



Lekanya

Sebetsa palo



Sebetsa palo o sebedisa mokgwa oo o o tsebang wa tshebetso.

$53 + 39$

$92 - 48$



Kopanya 39 le 29.


Ha o tlosa 43 ho 19 ho sala bokae?

Tlosa 45 ho 74.

82 ha o tlosa 69 ho salang?



102



Ho kopanya le ho ntsha hape

Letsatsi:

Kotara 4

Sheba abakhase ka letsohong le letona le ka ho le letshehadi. O bona eng?

2 0

8

=

6 0

5

3 0


7

Kopanya dipalo
tse pedi.

E lekana le.




Ngola palo ya kopanya le ya tlosa. E sebetse.



Palo e kopanyang

Palo e tllosang




Palo e kopanyang


Palo e tllosang



Lekanya mme o sebetse palo.




+




Lekanya

Sebetsa palo



-



Lekanya

Sebetsa palo



Sebetsa palo o sebedisa mokgwa oo o o tsebang.

$58 + 35$

$34 - 26$



Ha o kopanya 74 le 19 o fumana bokae?

Tlosa 34 ho 72.

46 kopanya le 27 o fumana bokae.

Ha o tlosa 81 ho 36 ho sala bokae.



Teacher:
Sign:
Date:

11

12

13

14

15

16

17

18

19


20

103


Dipaterone tsa dibopeho


Kotara 4

Hhalosa paterone.





Tereisa paterone mme o e tlotsa ka mmala.





Tereisa paterone mme o e tlotse ka mmala.



Ikisetse paterone ya hao o sebedisa dibopeho.



Teacher:
Sign:
Date:



104




Ho kopanya le ho tlosa hape

Sheba melapalo. Bua ka yona.

Kotara 4




Ngola palo ya ho kopanya le ya tlosa o sebedisa molapalo.




Palo e kopanyang: _____

Palo e tlosang: _____




Palo e kopanyang: _____

Palo e tlosang: _____



Palo e kopanyang: _____

Palo e tlosang: _____




Palo e kopanyang: _____

Palo e tlosang: _____




Lekanya mme o sebetse palo ya difaha.



Lekanya: _____

Sebetsa palo: _____



Lekanya: _____

Sebetsa palo: _____



Sebetsa palo o sebedisa mokgwa oo o o tsebang.

$$74 + 18$$

$$72 - 43$$



Ke eng 82 le 9?

Tlosa 44 ho 52.

Ha o kopanya 79 le 13 o fumana bokae.

Ha o tlosa 98 ho 59 ho sala bokae.



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

105



Ebile ho kopanya le ho ntsha hape


Letsatsi:

Etsa hore mahlakore a lekane.

Kotara 4.


$10 + 4 + 5$

$9 + \boxed{\quad} + \boxed{\quad}$



$90 - 50$

$\boxed{\quad} - 20$



Qetella tse latelang.

E ka hodimo ka I	
6	7
5	
3	
9	
2	
7	
4	
8	

E ka tlaase ka I	
4	3
8	
10	
9	
2	
7	
6	
3	

E ka hodimo ka 10	
40	50
10	
60	
70	
20	
80	
30	
100	

E ka tlaase ka 10	
40	30
150	
20	
110	
200	
60	
180	
70	




Qetella tse latelang.

25

37


89




199

175

163





Bopa dipalo tse 5 o sebedisa dipalo tsena le matshwao ana.
O ka sebedisa dipalo tse tshwanang makgetlo a mabedi.

q 0

-

2 0

+

5

1 0 0

4

3

3 0



Sheba mme o kopanye hangata kapa o tlose hangata palo tse nang le karabo e ngotsweng botong, mohlala: $3 + 4 = 7$.



Ho kopanya
ke eng?



Ho tlosa ke eng?

2 6 5 7
4 7 3 8
q

4 7 5 q 10
6 2 8 3



Sebetsa palo ena o sebedisa mokgwa oo o o tsebang.
Bontsha hore o sebeditse palo jwang.

48 + 36

85 - 59



Ralolla palo ya lentswe. Etsa setshwantsho ho bontsha karabo ya hao.

Ke bolokile R42 mme ntate a nneha R29.
Ke na le bokae kaofela?

Ke na le R78 mme ke rekile thepa ya ho ngola ka R34. Ke saletswe ke bokae?



11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

106




Dibopeho tsa 3-D



Letsatsi:

Kotara 4

Mabokose, dibolo, le disilintere
di kae?



Bolela haeba e le lebokose, bolo kapa silintere?




Fumana ditshwantsho tsa tse latelang mme o di kgomaretse mona.









Bolo

Lebokose





Silintere



Tshwaya dihllopha tsa dintho tse nepahetseng tseo o
di sebedisitseng ho haha tora e ka letsohong le letshehadi.



Bolela haeba tse latelang di ka thetseha kapa tsa thella.



Ntlong ya hao kapa sebakeng se seng feela se potapotileng ntlo ke eng e shebahalang e ka ke:

- Silintere
- Bolo
- Mabokose




107




Pokello ya Diphumano e nngwe hape

Letsatsi:

Kotara 4




Hlophisa dibopeho. Iketsitse setshwantsho. Ngola palo ka hara lebokose.






Etsa setshwantsho sa dibopeho tse hlophisitsweng.

SENTLOLO:



Tlotsa diboloko ka mmala ho qetella kerafo ya.



Ho na le dikwere
tse kae?

Ho na le dikgutlonne/
dikwere tse kae?

Ho na le
dikgutlonne tsepa
tse kae?

Ho na a
dikgutloharo
tse kae?



11

12

13

14

15

16

17

18

19

20




Letsatsi:

Ho sebetsa tjhelete

Kotara 4

Tlotsa tjhelete ya khoini e etsang 95c ka mmala. Tlotsa tjhelete e etsang R99 ka mmala.





Tlotsa tjhelete ya khoini e ka o nehang. Na mokgwa ona ke wona feela wa ho kopanya.

	E	Tjhe
75c		
85c		
90c		



Khalara dikhoini le tjhelete ya pampiri tse tla o neha:
Na mokgwa ona ke wona feela wa ho kopanya.


	E	Tjhe
R87		
R75		
R94		



Palo ya polelo:
RI2,50 + RI2,50 =



Haeba Sipho a ne a rekile dihambeka tse tharo teng?



Palo ya polelo:



Haeba Sipho a ne a rekile dihambeka tse nne teng?



Palo ya polelo:



Sipho a ka reka dihambeka tse kae ka R87,50. Etsa ditshwantsho tse tshwananag le tse ka hodimo ho o thusa ho rarolla bothata, Sebedisa leqephe le leng.

11

12

13

14

15

16


17

18

19

20

109



Ho rarolla mathata a tjhelete

Kotara 4

Ke tla fumana bokae ha ke rekisa ditjhokolete tse 10? Sheba ditshwantsho mme o tswele pele ka paterone

Tjhokolete e le 1



Ditjhokolete tse 2



Ditjhokolete tse 3



Ditjhokolete tse 4



Sheila o rekisa di-hot dogs e le nngwe ke R4. Tlatsa papetla ho mo thusa ho fumana palo ya tjhelete bakeng sa diotara tse ngata.

Palo ya di-hot dogs	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tjhelete ya tshepe										
Tefello ka Diranta	R4									




Haeba Sheila a rekisa hotdog ka R5 ho tla etsahalang?

Palo ya di-hot dogs	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tjhelete ya tshepe										
Tefello ka Diranta	R5									



Sello o sala le bana. O lefisa R5 ka hora. Qetella tafole ena.

Palo ya Dihora	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tefello ka Diranta										



Sello o nka qeto ya ho lefisa habedi ka hora. E bontshe honajwale tafoleng.

Palo ya Dihora	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tefello ka Diranta	25	30								



Taka setshwantsho se bontshang hore Sello o tlameha ho lefa bokae bakeng sa ho sallwa le ngwana dihora tse 8 ka R5 hora ka nngwe.



Batla ho reka dimafine. Mafine ka nngwe ke RIO.
O tla lefa bokae ka dimafine tse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kapa 10.
E bontshe ka tafole pampering e nngwe.




110




Ho hlophisa le ho arolelana

Kotara 4


Ebe ka hara sedikadikwe ka seng ho na le diboloko tse kae. Di arolele bana.




Ho na le diboloko tse kae sedikadikweng ka seng? Ngola palo yohle ka hara sedikadikwe se bolou. Ngola katiso ya palo e nngwe le e nngwe.



$$\square \times \square = \square$$





$$\square \times \square = \square$$





$$\square \times \square = \square$$



Arola diboloko pakeng tsa didikadikwe. Ngola palo ya arola bakeng sa e nngwe le e nngwe.



$$\square \div \square = \square$$



$$\square \div \square = \square$$



Taka tse latelang. Ngola palo bakeng sa e nngwe le e nngwe.

Dihlopha tse 3 tsa 2

Palo ya ho kopanya:

Palo ya ho atisa:

Arola dibadi tse 12 dipakeng tsa batho ba 4.

Palo ya ho tlosa:

Palo ya ho arola:

Dihlopha tse 4 tsa 10

Palo ya ho kopanya:

Palo ya ho atisa:

Arola dibadi tse 36 dipakeng tsa batho ba 3.

Palo ya ho tlosa:

Palo ya ho arola:




Sebetsa palo.

Dihlopha tse 2 tsa bo 7 _____ Dihlopha tse 3 tsa bo 8 _____


Dihlopha tse 4 tsa bo 5 _____ Dihlopha tse 2 tsa 15 _____

Arola 18 ka 2 _____ Arola 24 ka 3 _____

Arola 35 ka 5 _____ Arola 50 ka 10 _____



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20





Kotara 4

Matla ka bongata

Sheba ditshwantsho. Bana ba etsang?



Tlotsa ka mmala ho fihla moo dikgaba di tlatsitseng jeke ka sephalli.
Ya pele o se o e etseditswe.



Ho tla etsahalang ha o tshela dikopi tse 6 ka hara jeke e methang?




O hloka dikopi tse kae tsa metsi ho tlatsa dijeke tse lafelang?

Dijeke tse 2 _____

Dijeke tse 3 _____

Dijeke tse 4 _____

Dijeke tse 5 _____



O hloka dikopi tse kae hape ho tlatsa jeke kapa dijeke tse methang?

2



Fumana setshwantsho sa ditshela tse lekanang le litha e le I, dilitha tse 2 le

dilitha tse 5. Di manamise mona kapa bukeng ya hao ya mosebetsi.

Di kgomarolle ho tswa ditshelong tse tshetseng haholo mme o di kgomaretse
ditshelong tse sa tshelang haholo.



11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

101

Dipaterone tsa nomoro

Kotara 4




Beha dikarete ka tatelano. Qala ka ho tlaha ho tse kgolo ho ya ho tse nnyane, ho latele tse nnyane ho ya ho tse kgolo.

Letsatsi:

5	3	8	1	9	7	6	2	4
61	66	64	69	62	68	67	63	65
I36	I32	I40	I38	I31	I35	I33	I37	I34



Tlatsa ka dipalo tse silweng.





Qetella tse latelang ka ho bala o ya morao.

128	126	124			118				
160	157	154							
200	195	190							



Qetella tse latelang ka ho atolosa paterone.

100, 102, 104, ___, ___, ___, ___, ___

160, 155, 150, ___, ___, ___, ___, ___

115, 118, 121, ___, ___, ___, ___, ___

200, 190, 180, ___, ___, ___, ___, ___



Qetella molapalo.



Re bala ka bokae?

4 20
 8 16
 12

2 14
 8 10
 4 6

5 15
 25 30
 10 20

3 21
 15 18
 9 12



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

113



Ho atisa ka 3

Kotara 3


Diphofolo tsena tsohle di na le maoto a 4.



Ditweba tse 3 tse fousetseng



Dikolobe tse 3 tse nnyane



Dibere tse 3 tse nnyane

Ke maoto a makae ha a kopane a setshwantshong sena?

Ke ditsebe tse kae ha di kopane tse setshwantshong sena?



Sheba ditshwantsho mme o qetele tse latelang:



<input type="text"/>	\times	<input type="text"/>	$=$	<input type="text"/>
Palo ya ditweba		Maoto a phoofolo ka nngwe		

<input type="text"/>	\times	<input type="text"/>	$=$	<input type="text"/>
Palo ya ditweba		Ditsebe tsa phoofolo ka nngwe		




Qetella tse latelang:

3	6	9							
30	27	24							



Qetella tse latelang:

$5 \times$ = <input type="text"/> diapole	$4 \times$ = <input type="text"/> dipanana
$6 \times$ = <input type="text"/> dipanana	$7 \times$ = <input type="text"/> diapole



Qetella tse latelang:

$$13 \times 3 = \boxed{}$$

$$\begin{array}{r} 1 \ 0 \\ + 3 \\ \hline \end{array} \times 3$$

$$= \begin{array}{r} 1 \ 0 \\ + 3 \\ \hline \end{array} \times 3$$

$$= \begin{array}{r} 1 \ 0 \\ \times 3 \\ \hline \end{array} + \begin{array}{r} 3 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$= 30 + 9$$



$$15 \times 3 = \boxed{}$$

$$\begin{array}{r} 1 \ 0 \\ + 5 \\ \hline \end{array} \times 3$$

$$= \begin{array}{r} \boxed{} \\ + \boxed{} \\ \times \boxed{} \end{array}$$


$$= \begin{array}{r} \boxed{} \\ \times \boxed{} \\ + \boxed{} \\ \times \boxed{} \end{array}$$

$$= \begin{array}{r} \boxed{} \\ + \boxed{} \\ \hline \end{array}$$

$$= \boxed{}$$



Metswallie e mmedi e dihile
mekotla ya bona ya dipensele.
Ba na le disebediswa tse
tshwanang hantle tsa ho ngola.
Ba thuse ho di busetsa ka
mekotlaneng ya tsona.




Qetella tse latelang:



Arolela bana bana ba 2 tjhokolete ka
ho lekana.

E mong le e mong
o fumana

Arolela bana ba 3 dipompong tse
15 ka ho lekana.



E mong le e mong
o fumana



Taka ditshwantsho ho bontsha dikarabo tsa hao.


Arolela bana ba 3 dipentshele tse 9.

E mong le e mong o fumana

Arolela bana ba 3 dikerayone tse 16. Na ho tla
ba le dikerayone tse salang?

E mong le e mong o fumana





Ha atisa ho kopakopaneng

Sheba tse latelang, o hlokomela eng?

$$5 + 5 + 5 = 15$$



$$\text{Bongata ba } 3 \text{ ka } 5 = 15$$



Dihlopha tse 3 tsa
15 ke 5

$$3 \text{ atisa ka } 5 = 15$$

$$3 \times 5 = 15$$

$$5 \times 3 = 15$$



Qetella papetla e ka tlase. Mohlala o tla o tataisa.

Ho bala ka ho tlola	Dihlopha tse lekanang	Ho kopanya ho iphetang	Dihlotshwana	Dintlhha
3, 6, 9, 12		$3 + 3 + 3 + 3$	Mela e 3 ya 4 	$3 \times 4 = 12$ $4 \times 3 = 12$
		$4 + 4 + 4$		$6 \times 5 = 30$ $5 \times 6 = 30$
2, 4, 6, 8, 10, 12				



$1 \times 2 =$	
$2 \times 2 =$	
$3 \times 2 =$	
$4 \times 2 =$	
$5 \times 2 =$	
$6 \times 2 =$	
$7 \times 2 =$	
$8 \times 2 =$	
$9 \times 2 =$	
$10 \times 2 =$	



Araba dipotso tse latelang.
Ke eng:

bohlano ba bane	
6 habedi	
6 atisa ka 5	
2 atisa ka 4	
8 atisa ka 2	

$1 \times 5 =$	
$2 \times 5 =$	
$3 \times 5 =$	
$4 \times 5 =$	
$5 \times 5 =$	
$6 \times 5 =$	
$7 \times 5 =$	
$8 \times 5 =$	
$9 \times 5 =$	
$10 \times 5 =$	





Beha peheletso ya sebaka
ka palo.

Dihlopha tsa 6 ke 3 le 2 kapa 3 ha o atisa ka 2 ke 6 kapa $3 \times 2 =$ <input type="text"/>	
Dihlopha tsa 12 ke 4 le 3 kapa 4 atisa ka 3 ke 12 kapa $4 \times 3 =$ <input type="text"/>	
Dihlopha tse 6 ke 3 kapa 6 ha o atisa ka 3 ke 18 kapa $6 \times$ <input type="text"/> = 18	

Bothata: Ho na le dibadi tse tharo moleng o le mong. Ho na le mela e 4. Ke dibadi tse kae
tsohle? Etsa setshwantsho ho bontsha karabo ya hao.



15



Katiso ka bongata

Sheba mehlala.

Kotara 4



Ho atisa ke ho etsa
jwang?

25 – 10 – 2013	
$4 \times 2 =$	8
$3 \times 4 =$	12
$4 \times 5 =$	20
$2 \times 6 =$	12
2 atisa ka 7 ke bokae?	

$$\begin{aligned}1 \times 5 &= 5 \\2 \times 5 &= 10 \\3 \times 5 &= 15 \\4 \times 5 &= 20 \\5 \times 5 &= 25 \\6 \times 5 &= 30 \\7 \times 5 &= 35 \\8 \times 5 &= 40 \\9 \times 5 &= 45 \\10 \times 5 &= 50\end{aligned}$$

Qetella:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\times 2$	2	4	6							

Sebedisa mokgwa oo o o tsebang ho rarolla bothata bona.

$$12 \times 2$$

$$16 \times 2$$


Qetella:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\times 3$	3	6	9							

Sebedisa mokgwa oo o o tsebang ho rarolla bothata bona.

$$13 \times 3$$

$$15 \times 3$$



Qetella:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\times 4$	4	8	12							

Sebedisa mokgwa oo o o tsebang ho rarolla bothata bona.

$$11 \times 4$$

$$14 \times 4$$

Qetella:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\times 5$	5	10	15							

Sebedisa mokgwa oo o o tsebang ho rarolla bothata bona.

$$12 \times 5$$

$$16 \times 5$$



Ho na le dinamune tse 12 ka mokotleng. Dinamune tsohle ka hara mekotla di kae ka palo?

mekotla e 4?

mekotla e 5?

mekotla e 3?

mekotla e 2?



llba



Kotara 4

Matsatsi a beke

Ngola ditlhaku tsa matsatsi a beke ka mokgwa o nepahetseng.

ADIBEBOL

SOTAHAN

HANTAMA

BORAROLA

ELABON

EBEMOLOQ

OLABOHLAN



Tlatsa matsatsi a silweng.

Mantaha		Laboraro	
---------	--	----------	--



Ngola matsatsi a beke.

Sontaha						
---------	--	--	--	--	--	--



Ke matsatsi a makae ho tloha ho Mantaha ho ya ho Labone?

Mantaha ho ya ho Labone? _____

Labobedi ho ya ho Labohlano? _____

Labone ho ya ho Moqebelo? _____



Ke matsatsi a makae dipakeng tsa:

Labobedi le moqebelo? _____

Laboraro le Labohlano? _____

Labone le Sontaha? _____



Dikgwedi tsa selemo



Ngola dikgwedi tsa selemo ka mokgwa o nepahetseng.

PHEREKGONG

HLAKOLA

PHUPU

HANELAMP

APUDUNGWAN

HLAKUBELE

PHATO

HUPJANE

TSHITWE

MOTSHEANONG

MESAM

LWETSE



Kgwedi e le nngwe e na le matsatsi a makae?

Pherekong	Hlakola	Hlakubele	Mmesa
31			
Motsheanong	Phupjane	Phupu	Phato
Lwetse	Mphalane	Pudungwana	Tshitwe




Araba tse latelang.

Hlokomela hore ke lebitso la kgwedi ka hoo le tshwanelo ho qala ka tlhaku e kgolo.



Ke kgwedi efe e tlang pele ho Hlakubele? _____

Ke kgwedi efe e tlang ka mora Phupjane? _____



Haeba e le Phupu. Ke dikgwedi tse kae pele ho:

Lwetse? _____

Phato? _____



11

12

13

14

15

16


17

18

19

20

llbb



Matsatsi, dibeke, le dikgwedi

Kotara 4

Tshitwe 2015

Sontaha	Mantaha	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano	Moqebelo
	I	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			



Sheba khalentara mme o arabe tse latelang:

Ke letsatsi lefe la I la Tshitwe? _____

Ke letsatsi lefe la 15 la Tshitwe? _____

Ke letsatsi lefe la 24 la Tshitwe? _____

Ke letsatsi lefe la 12 la Tshitwe? _____



Araba dipotso tsena:

Kgwedi ya Tshitwe e na le matsatsi a makae? _____

Kgwedi ya Tshitwe e na le dibeke tse kae? _____


Matsatsi a beke a makae? _____

Dikolo di kwalwa neng ka Tshitwe? _____

Ho etsahala eng ka la 25 Tshitwe? _____

Ho etsahalang ka la 31 Tshitwe? _____

Ke letsatsi lefe le tleng ka mora 31 tsa Tshitwe? _____



Tlotsa dipalo kaofela tse sa arolehang ka pedi ka mmala o mosehla.

O hlokomela eng? _____

Tlotsa dipalo kaofela tse arolehang ka pedi ka mmala o mokgubedu.

O hlokomela eng? _____



Qetella khalentara ena. Tlatsa selemo le matsatsi.

Mmesa _____

Sontaha	Mantaha	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano	Moqebelo




Ke letsatsi lefe, ke la bokae?

Letsati la	Letsatsi



Ke matsatsi a makae ho tloha ho?

	Ho ya		



117

Dipaterone tse ding hape tsa dipalo

Letsatsi:

Kotara 4



Hhalosa paterone botong e nngwe le e nngwe.


I01	I02	I03	I04	I05	I06	I07	I08	I09	I10
II1	II2	II3	II4	II5	II6	II7	II8	II9	I20
I21	I22	I23	I24	I25	I26	I27	I28	I29	I30
I31	I32	I33	I34	I35	I36	I37	I38	I39	I40
I41	I42	I43	I44	I45	I46	I47	I48	I49	I50

I51	I52	I53	I54	I55	I56	I57	I58	I59	I60
I61	I62	I63	I64	I65	I66	I67	I68	I69	I70
I71	I72	I73	I74	I75	I76	I77	I78	I79	I80
I81	I82	I83	I84	I85	I86	I87	I88	I89	I90
I91	I92	I93	I94	I95	I96	I97	I98	I99	200



Qetella paterone.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
I01	I02	I03	I04	I05	I06	I07	I08	I09	I10
III	II2	II3	II4	II5	II6	II7	II8	II9	I20
I21	I22	I23	I24	I25	I26	I27	I28	I29	I30
I31	I32	I33	I34	I35	I36	I37	I38	I39	I40
I41	I42	I43	I44	I45	I46	I47	I48	I49	I50
I51	I52	I53	I54	I55	I56	I57	I58	I59	I60
I61	I62	I63	I64	I65	I66	I67	I68	I69	I70
I71	I72	I73	I74	I75	I76	I77	I78	I79	I80
I81	I82	I83	I84	I85	I86	I87	I88	I89	I90
I91	I92	I93	I94	I95	I96	I97	I98	I99	200



Na palo ha e arolehe ka pedi kapa e aroleha ka pedi? Etsa sedikadikwe ho potoloha palo e sa arolehang ka pedi kapa e arolehang ka pedi.

4	19	21
e sa arolehang ka pedi	e arolehang ka pedi	e sa arolehang ka pedi
26	20	18
e sa arolehang ka pedi	e arolehang ka pedi	e sa arolehang ka pedi



Tlatsa ka palo e silweng ho qetella paterone ena e iphetang.

33, 39, 33, , 33, 39, 33, 39

96, 74, 96, 74, 96, 74, 96,

38, 45, 38, 45, , 45

49, 5, 46, 20, 49, 5, , 20, 49, 5, 46, 20, 49, 5, 46

, 78, 21, II, 78, 21, II, 78, 21, II

Bontsha dipalo ka mmala
ho o thusa ho rarolla
bothata.



Tlatsa ka palo e silweng ho qetella paterone e iphetang.

55, 21, I9, 63, 55, 21, I9, 63, 55, 21, I9, 63, 55, 21, I9,

I8, 28, 36, I8, 28, 36, I8, 28, 36, I8, 28, 36, I8,

II, 76, II, 76, II, 76, II, 76,

60, 9I, 94, 60, 9I, 94, 60, 9I, 94, 60,

28, 47, 78, 28, 47, 78, 28, 47, 78, 28, 47, 78, 28,





Ho arola ka ho lekana ho isang dikarolwaneng


Kotara 4



Arola sekotwana sa tjhokolete mme o bolele hore ke diboloko tse kae tseo ngwana a le mong a di fumanang.



Jwale arolela bana ba 3 dikotwana
tsa tjhokolete tse 6.



O na le dikuku tse 3.
Di arolele metswallie e 4
ka ho lekana.




Bontsha karabo ya hao ka ho etsa setshwantsho ka tlase mona.



Ngwana a le mong o fumana karolwana nngwe
borarong ya tjhokolete.

Bontsha karabo ya hao ka ho etsa setshwantsho ka tlase mona.

Ngwana a le mong o fumana _____ ya dikuku.



Ke diboloko tse kae tsa tjhokolete tse etsang kotara e le nngwe? _____

 Ke diboloko tse kae tsa tjhokolete tse etsang karolwana nngwe bohlanong? _____

 Bontsha halofo e le nngwe ya tse latelang.



 Bontsha karolwana ya nngwe
borarong ya dipompong.

 Bontsha karolwana ya nngwe
botshele leng ya dipompong.



Arolela metswalle e mene dikotwana tse || tsa tjhokolete hore e mong le e mong a fumane
karolo e lekanang ya tjhokolete mme ho se sale letho.






Kotara 4



Ke mahlakore afe a makgutswane le mahlakore afe a malelele?




Lehlakore le lelelele ke dikerayone tse _____.

Lehlakore le lekgutswane ke dikerayone tse _____.



Araba tse latelang.



Lehlakore le lelelele ke dikerayone tse _____.

Lehlakore le lekgutswane ke dikerayone tse _____.

Lehlakore le lelelele ke dikerayone tse _____.


Lehlakore le lekgutswane ke dikerayone tse _____.

Lehlakore le lelelele ke dikerayone tse _____.


Lehlakore le lekgutswane ke dikerayone tse _____.

Lehlakore le lelelele ke dikerayone tse _____.


Lehlakore le lekgutswane ke dikerayone tse _____.



Haeba seboko se seng se le hodima se seng, ho tla nka diboko tse kae ho fihlela serurubeleng?




120










E boima haholo le e bobebe

Kotara 4

Boima le bobebe di bolela eng?



Tlotsa setshwantsho kapa ditshwantsho ka mmala o bontshang hore ntho e ka lesakaneng le letala e boima ho feta e nngwe.



Sheba setshwantsho. Fumana ditshwantsho tse 2 tsa dintho tse boima haholo.

Di kgomareste mona.



Sheba setshwantsho. Fumana ditshwantsho tse 2 tsa dintho tse bobebenyana.

Di kgomaretse mona.






Bolela hore dikala tsa ho metha di a lekana kapa tjhe.




Etsa hore dikala tsa ho metha di a lekana. Taka ditshwantsho hara dikala tse se nang letho.



Etsa ditshwantsho ho bontsha hore sekala sa ho metha se a lekana.



Eketsa diboloko ho etsa hore dikala di lekane $\boxed{\text{red}} = \boxed{\text{yellow}} \quad \boxed{\text{yellow}}$.




121



Ho Arola ho isang dikarolwaneng

Kotara 4

Arolela metswalle e meraro diapole tsena.







E mong le emong o fumana diapole tse kae?
Tse Nne.

E mong le e mong o fumana karolwana e
kae? Karolwana ya nngwe borarong.




Sheba mohlala o ka hodimo mme o qetele tse latelang.

- Arolela metswalle ya palo e fapaneng tholwana.
- Bolela hore motswalle a le mong o fumana karolwana e kae.



Nkgono o fa Kiki dinamune tse 12. Kiki o etsa lero la namune
ka karolwana ya nngwe borarong ya dinamune.
O sebedisitse dinamune tse kae?






Diapole tse tharo




di sehwa ka dihalofo.




Ke bana ba bakae ba ka fumanang halofo ngwana a le mong? _____



Dinamune tse nne



di sehwa ka dikarolwana tsa boraro.



Ke bana ba bakae bao e mong le e mong a ka fumanang karolwana ya nngwe borarong? _____



Mahapu a mabedi
botsheleleng.




a sehwa ka dikarolwana tsa bonngwe



Ke bana ba bakae ba ka fumanang karolwana ya bonngwe botsheleleng? _____




Mokwetliise wa netebolo e fa sebapadi se seng
le se seng halofo ya namune.




Ho na le dibapadi tse 14 kaofela. O tla hloka
dinamune tse kae?








Dikarolwana

Sekotwana se seng le se seng se bolelang? Mantswe a ka hole letona a tla o thusa. Bapisa lentswe le sekotwana.



Qetella tse latelang.



**karolwana ya
bonngwe borarong**

**karolwana ya
bonngwe
bohlanong**

halofo

**karolwana ya
bonngwe
botsheleleng**

kotara

Dihalofo tse 2 di lakana le _____ e feletseng.





Dikotara tse 4 di lakana le _____ e feletseng.






Dikarolwana tse 3 tsa bonngwe borarong di lakana le _____ e feletseng.

Dikarolwana tse 5 tsa bonngwe bohlanong di lakana le _____ e feletseng.



Tlotsa karolwana ya e nngwe le e nngwe ya tse latelang ka mmala. O hlokomela eng?







Botsa mme wa hao kapa mohlokomedi wa hao hore o tla reka eng:

- Halofo ya:
- Karolwana ya bonngwe borarong:
- Kotara ya:
- Karolwana ya bonngwe botsheleleng:





Dikarolwana hape


Kotara 4

O tla batla selae sa kuku efe. Hobaneng?




Motswallé wa hao o o kopa ho arola pizza ena ka dilae tse lekanang. Etsa setshwantsho ho bontsha tse latelang.


Dihalofo



Dikarolwana tsa bonngwe borarong



Dikotara



Tshwaya karabo e nepahetseng.

Wena le motswallé wa hao le ja dihalofo tse pedi tsa pizza.
Le jele pizza e kae?

- Halofe e le nngwe ya pizza kapa
- Pizza kaofela?

Thabo, Sipho le John ba jele karolwana ya bonngwe borarong ya pizza. Ba jele pizza e kae?


- Karolwana ya boraro ya pizza kapa
- Pizza e feletseng?

Lindy, Suzan, Lerato le Palesa ba jele pizza e feletseng.

- Kotara ya pizza kapa
- Dikotara tse nne tsa pizza?

Araba dipotso tse latelang:

- Haeba ke arola pizza ka dikarolwana tsa bonngwe bohlanong, re tla tshwanelo ho ja dikarolwana bonngwe bohlanong tse kae hore re je pizza yohle? _____
- Haeba ke arola kuku ka dikarolwana tsa bonngwe botsheleleng, re tla ja dikarolwana tse kae tsa bonngwe botsheleleng hore ebe re jele kuku yohle. _____



Sehlopha se seng le se seng
sa metswalle se fumana
pakete e nnnyane ya
dipompong tsa dijelly tots.



Sehlopha	1	2	3
Bana ba sehlopheng	2	3	4
Motswalle a le mong o tla fumana dijelly tots tse kae haeba dijelly tots di arolwa ka ho lekana?			
Tshwaya sehlopha seo o batlang ho ba ho sona. Hobaneng?			
E mong le e mong o tla fumana dipompong tse kae? O hlokomela eng?	Dihalofo tse pedi	Dikarolwana tse tharo borarong	Dikotara tse nne



Tlotsa dikarolwana tse tshwanang le e
feletseng ka mmala.

karolwana ya nngwe bohlanong

dikarolwana tsa boraro bohlanong

dikotara tse tharo

dikotara tse pedi

dikarolwana tse pedi tsa bohlano

dikotara tse nne

kotare e le nngwe

dihalofo tse pedi karolwana ya bone bohlanong **karolwana ya bohlano bohlanong**

Dikarolwana tsa bobedi borarong

karolwana ya bobedi bohlanong

karolwana ya boraroborarong



dikarolwana tsa bobedi borarong



O ka batla ho fumana dikotara tse nne tsa tjhokolete kapa tjhokolete e feletseng?
Hobaneng?

Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____


124











Simeteri le dibopeho


Kotara 4

Sheba ditshwantsho tsa dibopeho. Na lehlakore le leng la sebopetho le tshwana le lehlakore le leng? Na mahlakore ana a lekana?




Thala mola hore lehlakore le leng la sebopetho le tshwane le lehlakore le leng.





3

Etsa setshwantsho sa lehlakore le leng la sebopetho.



11

12

13

14

15

16


17

18

19

20

129




Dihlopha le dikarolwana


Kotara 4

Sheba ditshwantsho tsena. O ka bala dibopeho ka potlako e kae?

Ena ke kholomo.



Ona ke mola.



O sebedisitse dikholomo le mela jwang hore di o thus?






Ho na le dibopeho tse kae mona? Halofe e le nngwe ya dibopeho ke bokae?





6




3





Ho na le dibopeho tse kae mona? Karolwana ya bonngwe borarong ya dibopeho ke bokae?




Ho na le dibopeho tse kae mona? Kotara e le nngwe ya dibopeho ke bokae?





Ho na le dibopeho tse mona? Karolwana ya bonngwe bohlanong ya dibopeho ke bokae?





Qetella papetla e ka tlase.

	Ho atisa ka palo ya polelo Ho arola ka palo ya polelo	Ke eng?	Ke eng?
	$2 \times 3 = 6$ kapa $3 \times 2 = 6$	$6 \div 2 = 3$ kapa $6 \div 3 = 2$	Halofe e le nngwe ya dintho kebokae? 3
			Karolwana ya bonngwe borarong ya dintho?
			Kotare e le nngwe ya dintho?




Sebedisa dihlopha ho bontsha tsena:


Kotara e le nngwe ya dipompong tse 12.	Karolwana ya bonngwe borarong ya ya dipompong tse 12.	Halofe e le nngwe ya dipompong tse 12.
--	---	--

Mme o bakile dikuku tse 24 bakeng sa ho di rekisa mmarakeng wa selehae. Sena ke seo ba se otarileng: Sebedisa ditshwantsho tsa dikuku ho o tataisa.


halofe ya setoroberi masalla e be ba vanilla.





kotare e le nngwe ya tjhokolete mme masalla e be vanilla.



karolwana ya bonngwe borarong ya caramel mme masalla e be vanilla.



Teacher:
Sign:
Date:



Dikarolwana tsa pokelletso ya dintho


Sheba ditlhaloso mme o di bapise le ditshwantsho ho bontsha dikarolwana tsa dintho tse tlotsitsweng ka mmala. Buisanang ka tsona.

Halofo e le l ya pokeletso ya dintho

Karolwana ya bonngwe borarong e
le l ya pokeletso ya dintho

Kotara e le l ya pokeletso ya dintho

Karolwana ya bonngwe bohlanong
e le nngwe ya pokeletso ya dintho



Iketsese polelo ya hao ditshwantshong tse ka tlase. O lokela ho kenya mantswe a
dikarolwana polelong ya hao.





Rarolla bothata ba palo ya polelo. Mme o entse theolelo
ya thepa ya ...

O ne a na le di T-shete tse 15. O rekisitse tse 5.
O rekisitse karolwana e kae?
Thala mola ka tlasa potso.
Ke dipalo dife tsa motheo? _____
Taka setshwantso ho bontsha karabo ya hao.

O a na le dijeresi tse 18. O rekisitse tse 9.
O rekisitse karolwana e kae?
Thala mola ka tlasa potso.
Ke dipalo dife tsa motheo? _____
Taka setshwantsho ho bontsha karabo ya hao.

O ne a na le dikete tse 12. O rekisitse tse 3.
O rekisitse karolwana e kae?
Thala mola ka tlasa potso.
Ke dipalo dife tsa motheo? _____
Taka setshwantsho ho bontsha karabo ya hao.

O ne a na le dibaki tse 20. O rekisitse tse 4.
O rekisitse karolwana e kae?
Thala mola ka tlasa potso.
Ke dipalo dife tsa motheo? _____
Taka setshwantsho ho bontsha karabo ya hao.



Ke karolwana e kae ya dikuku e tlotsitsweng ka aesing ya panana?




Aesing ya setoroberi?

Aesing ya Bubblegum?



127




Dipaterone tsa simetiri





Letsatsi:


Kotara 4

Sheba ditshwantsho tsa masela a ho apesa bethe. Ke sefe seo o se hlokomelang?









Thala mela hore lehlakore le le leng la masela ana le tshwane le lehlakore le leng.






Thala lehlakore le le leng la lesela le leng le le leng.
A tlotse ka mebala.



Teacher:
Sign:
Date:





Bongata ka Simeteri



Sheba ditshwantsho tsa difahlého.
Na lehlakore le leng la sefahlého le tshwana le lehlakore le leng?

128




Kotdra L



Thala mola hore lehlakore le leng la sefahlého le tshwane le lehlakore le leng.



Etsa setshwantsho sa lehlakore le leng la sefahlého.
Paterone ya dipalo e tlao thusa.



20 19 18 17 16 15 14 13 12

10 9 8 7 6 5 4 3 2

